

t74_pzfmisc1 (TMMNjND-
cJBTzBUgqyd7r1LTYxFKGxsBfYqU)

October 27, 2020

Let $v1_relat_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v4_relat_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v1_funct_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v1_partfun1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $r2_pboole : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k6_pboole : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $r6_pboole : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k1_pboole : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k1_funct_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k1_xboole_0 : \iota$ be given. Let $r1_tarski : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k2_zfmisc_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k7_funcop_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall X0. \forall X1. k1_funct_1 (k1_pboole X1) X0 = k1_xboole_0 \quad (1)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0. \forall X1. ((v1_relat_1 X1) \wedge ((v4_relat_1 X1 X0) \wedge \\ & (v1_funct_1 X1) \wedge (v1_partfun1 X1 X0))) \Rightarrow (\forall X2. ((v1_relat_1 \\ & X2) \wedge ((v4_relat_1 X2 X0) \wedge ((v1_funct_1 X2) \wedge (v1_partfun1 X2 X0)))) \Rightarrow \\ & ((\forall X3. (X3 \in X0) \Rightarrow (k1_funct_1 X1 X3 = k1_funct_1 X2 X3)) \Rightarrow (X1 = \\ & X2))) \end{aligned} \quad (2)$$

Assume the following.

$$\forall X0. \forall X1. ((r1_tarski X0 (k2_zfmisc_1 X0 X1)) \vee (r1_tarski X0 (k2_zfmisc_1 X1 X0))) \Rightarrow (X0 = k1_xboole_0) \quad (3)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0. \forall X1. \forall X2. (((v1_relat_1 X1) \wedge ((v4_relat_1 \\ & X1 X0) \wedge ((v1_funct_1 X1) \wedge (v1_partfun1 X1 X0)))) \wedge ((v1_relat_1 \\ & X2) \wedge ((v4_relat_1 X2 X0) \wedge ((v1_funct_1 X2) \wedge (v1_partfun1 X2 X0)))) \Rightarrow \\ & ((r6_pboole X0 X1 X2) \Leftrightarrow (X1 = X2)) \end{aligned} \quad (4)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0.\forall X1.\forall X2.(((v1_relat_1 X1)\wedge((v4_relat_1 \\ & X1 X0)\wedge((v1_funct_1 X1)\wedge(v1_partfun1 X1 X0))))\wedge((v1_relat_1 \\ & X2)\wedge((v4_relat_1 X2 X0)\wedge((v1_funct_1 X2)\wedge(v1_partfun1 X2 X0))))\Rightarrow \\ & ((v1_relat_1 (k6_pboole X0 X1 X2))\wedge((v4_relat_1 (k6_pboole X0 \\ & X1 X2) X0)\wedge((v1_funct_1 (k6_pboole X0 X1 X2))\wedge(v1_partfun1 (k6_pboole \\ & X0 X1 X2) X0)))) \end{aligned} \quad (5)$$

Assume the following.

$$\forall X0.(v1_relat_1 (k1_pboole X0)\wedge((v4_relat_1 (k1_pboole X0) X0)\wedge((v1_funct_1 (k1_pboole X0)\wedge(v1_partfun1 (k1_pboole X0) X0)))) \quad (6)$$

Assume the following.

$$\forall X0.k1_pboole X0 = k7_funcop_1 X0 k1_xboole_0 \quad (7)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0.\forall X1.((v1_relat_1 X1)\wedge((v4_relat_1 X1 X0)\wedge(\\ & (v1_funct_1 X1)\wedge(v1_partfun1 X1 X0))))\Rightarrow(\forall X2.((v1_relat_1 \\ & X2)\wedge((v4_relat_1 X2 X0)\wedge((v1_funct_1 X2)\wedge(v1_partfun1 X2 X0))))\Rightarrow \\ & ((r2_pboole X0 X1 X2)\Leftrightarrow(\forall X3.(X3 \in X0)\Rightarrow(r1_tarski (k1_funct_1 \\ & X1 X3) (k1_funct_1 X2 X3)))) \end{aligned} \quad (8)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0.\forall X1.((v1_relat_1 X1)\wedge((v4_relat_1 X1 X0)\wedge(\\ & (v1_funct_1 X1)\wedge(v1_partfun1 X1 X0))))\Rightarrow(\forall X2.((v1_relat_1 \\ & X2)\wedge((v4_relat_1 X2 X0)\wedge((v1_funct_1 X2)\wedge(v1_partfun1 X2 X0))))\Rightarrow \\ & (\forall X3.((v1_relat_1 X3)\wedge((v4_relat_1 X3 X0)\wedge((v1_funct_1 \\ & X3)\wedge(v1_partfun1 X3 X0))))\Rightarrow((X3 = k6_pboole X0 X1 X2)\Leftrightarrow(\forall X4. \\ & (X4 \in X0)\Rightarrow(k1_funct_1 X3 X4 = k2_zfmisc_1 (k1_funct_1 X1 X4) (k1_funct_1 \\ & X2 X4)))))) \end{aligned} \quad (9)$$

Theorem 1

$$\begin{aligned} & \forall X0.\forall X1.((v1_relat_1 X1)\wedge((v4_relat_1 X1 X0)\wedge(\\ & (v1_funct_1 X1)\wedge(v1_partfun1 X1 X0))))\Rightarrow(\forall X2.((v1_relat_1 \\ & X2)\wedge((v4_relat_1 X2 X0)\wedge((v1_funct_1 X2)\wedge(v1_partfun1 X2 X0))))\Rightarrow \\ & (((r2_pboole X0 X1 (k6_pboole X0 X1 X2))\vee(r2_pboole X0 X1 (k6_pboole \\ & X0 X2 X1)))\Rightarrow(r6_pboole X0 X1 (k1_pboole X0))) \end{aligned}$$